

Bèla tempora per las Calandretas



Aprène l'occitan tre l'escòla mairala, aquò's la possibilitat aducha als mainatges das Calandretas de Montpelhièr. Aquel bilingüisme vai cotria amb una volontat de dubertura primierenca cap al demai del monde e de sas culturas.

Las **Calandretas** an pres vam a Montpelhièr en 1982. Uèi, tres Calandretas aculhisson mai de 350 mainatges, despartits en 18 classas, de la mairala al CM². « Aquò's un moviment ben **endralhat**, çò explica Laurent Vallier, cap d'establiment. Nos tancam sus nòstre voler de mantene viva la lenga occitana. Mai tanben nos reforçam amb lo projecte pedagogic que bota en immersion los **mainatges**, tre la debuta, dins un bilingüisme que i grelhan èime **escarrabilhat**, curiositat, e respiech de totes. »

Dubertura e ciutadanetat

Mantuns nivèls se mesclan dins las classas, es lo bon biais per que los mai grands pòscan ajudar los mai joves. Tot parièr, dins la cort per jogar, d'unis escolans son designats per estre la referéncia dels jòcs e de la vida comuna. « Estent clapassiera dempuèi de generacions, m'agradava de poder dubrir mon enfant a la cultura e a las riquessas d'aicí, çò explica Violaine, la maire d'un dròlle escolarizat a la Calandreta

dau Clapàs. Mai prèsi mai que mai lo projecte pedagogic, los efectius mai reduchs, e l'ambient familiar de l'escòla, clau per que los mainatges pòscan espelir dins un encastre rassegurant. » Gaëlle, una autre mamà, a causit d'escolarizar son enfant aici en rason dau **gaubi** associatiu de l'estabiment, amb al mens 16 oras requesidas per cada familha en vista de prestar ajuda als pretzfachs de l'escòla, d'un biais ponctua u dins l'encastre das mantunas comissions. « Amb la Calandreta, fau mai que de pausar mon enfant davant lo portau : ai vertadierament l'escasença de participar a la vida de l'escòla. »

/Calandra/ hironnelle ;
petit apprenti /Calandron
(prononc. Calandrou)/ élève
d'une calandreta **/Endralhat/**
en chemin **/Mainatge/**
enfant **/Gaubí/** savoir-faire
/Escarrabilhat/ éveillé, dégourdi.
/Lo Clapàs/ Montpellier.

Beau temps sur les Calandretas

Apprendre l'occitan dès la maternelle, c'est la possibilité offerte aux enfants des Calandretas de Montpellier. Un bilinguisme qui s'accompagne d'une volonté d'ouverture précoce aux autres et à leurs cultures.

Implantées à Montpellier depuis 1982, les Calandretas ont accueilli sur Montpellier plus de 350 enfants répartis en 18 classes, de la maternelle au CM2. « C'est un mouvement en constante progression, explique Laurent Vallier, chef d'établissement, qui s'appuie sur notre volonté de maintenir vivante la langue occitane, mais aussi sur la force de notre projet pédagogique qui immerge les enfants dès le plus jeune âge dans un bilinguisme favorisant l'éveil, la curiosité et le respect des autres. »

Ouverture et citoyenneté

Dans les classes, plusieurs niveaux se mélangent, permettant aux plus grands de venir en aide aux plus jeunes. De la même manière, en cour de récréation, certains élèves sont désignés pour être référents des jeux et de la vie commune. « Originaire de Montpellier, je trouvais intéressant d'ouvrir mon enfant à la culture et la richesse locale,

explique Violaine, la mère d'un enfant scolarisé à la Calandreta dau Clapàs. Mais j'apprécie surtout le projet pédagogique, les effectifs plus réduits, l'ambiance familiale qui règne dans l'école et qui permettent à l'enfant de s'épanouir dans un cadre rassurant. » Gaëlle, une autre maman, a choisi la scolarité de son enfant en raison du fonctionnement associatif de l'établissement, avec un minimum de 16 heures requis par famille, pour participer aux tâches de l'école, de manière ponctuelle ou dans le cadre des différentes commissions. « Avec la Calandreta, je ne fais pas que déposer mon enfant devant la porte, j'ai vraiment l'occasion de participer à la vie de l'établissement. »



calandreta-dau-clapas.org